

Datasheet for 76650-0029

General Information

Part Number:	76650-0029
Manufacturer:	Molex / Waldom
Title:	Solderless Terminal Kit
Description:	Assorted Non-Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Solderless Terminals. Nylon Insulated Closed-End Solderless Terminals, with Universal Crimping Tool
Product Family:	Solderless Terminals
Certificates:	(Molex Parts within this kit) - EU RoHS Compliant and UL
Country of Origin:	Kit assembled in U.S.A.

Specifications

Design

Configuration:	Wire-to-Wire, Wire-to-Board / Solderless Terminals
Size(s):	.250", # 6 and # 10
Current Rating:	Per (Proper) Wire Specification
Voltage:	Per (Proper) Wire Specification
Wire size:	(22-18) and (16-14)

Product Highlights

Quick disconnects allow for quickly connecting or disconnecting a terminal. The front end of the terminal has a female-type receptacle which allows the terminal to slide onto and off of a male blade.

Spades have the open tongue end used for rapid insertion on the mounting screw. The spade is usually used on free standing studs.

Butt Splices allow two stripped wires to be inserted into each end and "butt" in the center, with the crimp securing both wires together.

Datasheet for 76650-0029

Features and Benefits	Applications
<ul style="list-style-type: none">• Terminals employ the full barrel length that eliminates costly and time consuming location when crimping• Finest quality electrolytic copper• One-piece design, butted seam• The Spade's open tongue end is for rapid insertion on the mounting screw / stud• The basic Ring Tongue type is the safest and most reliable because it cannot be disconnected unless the screw is completely removed.• Block Spades are designed for use in terminal blocks	<ul style="list-style-type: none">• MRO (Maintenance Repair and Operations)• Consumer applications• Power applications• Motor applications• Powertrains• Transportation• Construction / Mining• Energy / Power• Production Equipment• Instrumentation• Environmental Equipment and Controls• Blower Motors

Datasheet for 76650-0029

Bill of Materials for Part No. 76650-0029

Molex Part No.	Country of Origin	Description	Quantity in Kit
19016-0111	USA	Non-insulated .250" Female Quick Disconnects, 16-14 AWG	40
19022-0018	USA	Non-insulated .250" Male Quick Disconnects, 16-14 AWG	40
19044-0032	USA	Non-insulated #10 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	30
19044-0068	USA	Non-insulated #6 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	30
19044-0072	USA	Non-insulated #10 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	30
19044-0152	USA	Non-insulated #6 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	30
19118-0021	USA	Non-insulated #6 Flanged Block Spade Terminals, 22-18 AWG	40
19128-0021	USA	Non-insulated #6 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	30
19146-0037	USA	Non-insulated #10 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	30
19160-0002	USA	Insulated Nylon Closed-end Connectors, 16-14 AWG	20
19189-0002	USA	Non-insulated Butt Splice Connectors, 22-18 AWG	40
19189-0008	USA	Non-insulated Butt Splice Connectors, 16-14 AWG	40
CT-4071-1R^	Taiwan	Universal Hand Crimping Tool, 22-10 AWG	1

^ = Tool Provided by Waldom

Recommended Molex Tool(s) for Part No. 76650-0029*

Molex Part No.	Country of Origin	Description
64001-0600 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-7000)
64003-0100 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1992)
64003-1200 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1752)

*Tool(s) not included in kit. Tool(s) ordered separately.

AMEYA360

Components Supply Platform

Authorized Distribution Brand :



Website :

Welcome to visit www.ameya360.com

Contact Us :

➤ Address :

401 Building No.5, JiuGe Business Center, Lane 2301, Yishan Rd
Minhang District, Shanghai , China

➤ Sales :

Direct +86 (21) 6401-6692

Email amall@ameya360.com

QQ 800077892

Skype ameyasales1 ameyasales2

➤ Customer Service :

Email service@ameya360.com

➤ Partnership :

Tel +86 (21) 64016692-8333

Email mkt@ameya360.com